

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS

A Palma, cada número..... 2 céntims.
 Fóra de Palma "..... 2 1/2 "
 Números atrassats "..... 4 "

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

ES MES DE MARIA.

Un ignorant des més gròssos me gojava messions, no fà molts de dies, de que jo no era capás de fé un article per posá à L' IGNORANCIA.

—¿Tan mal de fé'l trobas? li vatx dí.

—Hòmo, no's que sia mal de fé, sino qu'un no sap de que li ha de pegá per doná gust à n'es lectors d'es periòdich.

—Vaja uns apuros! pegalí d'es mes de Maitx, qu'es fruya del temps.

—Tira envant ydò: escriu y dalí per llarch.

Y jò, beneyt, pensant qu'escriure un article era còm que bufá y fé ampolles, agaf sa ploma, que per més señes era d'òca, y mal trempada (*¡còses d'osculantistes!*) la tremp, y después de haberme gratat es cap un parey de vega-des, vatx comensá à embrutá papé.

May me haguera pensat que fos tan costa amunt axò d'escriure quatre retxes per omplí una plana.

Però còm vatx essè en mitx y vatx veure ses dificultats que trobava per pasá envant, me va vení aquest pensament: *¡Ja'u es bò de dí: tròb que L' IGNORANCIA es fluxa y que ha perdut es jòchs!* Si es qu'axí parlan venguesen à posarhi ses mans, heu veurian si es lo matex ballá que mirá la festa.

Totduna pensava que seria convenient explicá un pòch s'història de sa devoció des mes de María que vá comensá à Roma à mitjan sigle XIX, y se va estendre en pòch temps per tot el mon.

Però axò tenia s'inconvenient de essè massa pesat y per lo matex un pòch fastidiós p'es qui no van d'històries.

Llavò me vengué en es cap parlá d'ets efèctes que produex à dins es pòbles cristians aquest obsèqui que ca-d'any, oferexen es bons catòlichs à la Verge Puríssima en es mes de ses flòs, y d'es gòtx que fà es veure à María Santíssima enrevoltada de rúells y de llums que son altres taüllas pròves de s'amor que li tenen es en vys.

Però vatx tení po dra-pòrt aquest arti-

cle paresqués un sermó. Y jbòns es-tán per sermons es qui no més com-pran L' IGNORANCIA per mostrá ses clavies!

Per últim anava à fé una crítica, s'en-ten un judici imparcial, de sa manera còm s'adornan cèrtes iglesies amb mo-tiu de ses funcions des mes de María.

Però totduna vatx procurá llevarme aquesta idèa d'es cap per pò d'ofendre qualcú.

Amb aquests apuros estava quant sent tocá ses campanes d'una iglesia ve-y-nada de ca-méva, y totduna tir sa ploma mitx cremat, agaf es capell y es bas-tó y ja som partit cap à n'es mes de María.

Sa gent anava endins pér prendre llòch pròp d'es músichs ó de sa trònica segons ses aficions que ténian à s'ar-monía ó à sa meditació.

Just à n'es portal de la Iglesia hey havia una doble filera de jovensans que amb so capell posat y amb so xigarret à sa boca, estavan formant sa guardia de honor de... no crech que fos sa de la Puríssima.

A cada atlòta que entrava li feyen uyadeta, d'amagat de sa mare, ó una mitja riaya, que de vegades anavaacom-pañada de una carteta qu'ella prenia amb dissimulo, escuses de compòndre sa manta.

Jò, ses derreres que tenia; me pensava que tots aquells *pollos* esperavan que comensás sa funció per entrarsen à dins l'Iglesia: però *¡cà!* es músichs ja trem-pavan es violins, ets atlòts cantavan es *Venid y vamos todos*, y ells drets asullá còm estàtues, sense mourersè per rès. Pareixán es festés que sòlen posá à ses viles su devant la parròquia es vespres qu'heyá completas.

Per esplicarmè aquell mistèri me vatx posá à fé se torniòla esperant que surtís sa gent que omplia l'Iglesia, à veure si d'aquest modo aclariria per quin objècte havian acudit tots aquells badòchs que à n'es parexe no frissavan molt.

Sa funció va essè un pòch llarga; pe-rò tan prest còm es músichs cantáren es derré *ora pro nobis* de sa lletanía, lo

matex que si haguesen sentit es tòch de *llamada y tròpa*, tots aquells *pollinos* se tornáren formá fent bardissa devant es portal, en dues files ben dretes y bá-s-tant acostades una à s' altre perque no pogués passá més qu'una sola persona y encare ben estreta.

Ni es punxes de sa pòrta regonexen amb tanta atenció es carros sospitosos qu'entran, còm aquells empleats sense sòu regonexian ses cares de ses joves que sortian.

S'escena era sa matexa qu'havia vis-ta un pòch abans, amb sa diferència de que aquella tròpa anava poch à poch desfilant per seguí, d'un parey de pases enrera, qualche *devota*.

Jò també vatx parti cap à caméva per veure si acabaria s'article qu'havia co-mensat; però pe's camí no vatx porè ménos de sentí aquestes convèrses.

—Bòno, (deya un'atloteta de devés quinse anys à una amiga séva de sa ma-texa edat,) jò ja vetx que no té ofici ni benefici; però *¡si tú llegisses ses cartes que m'escriu!...* Sa de anit era de lo més *tierno*, l'havia posada dins es lli-bre des mes de María y l'he llegida es temps que feyan sa meditació. *¡Fieta, quines espressions!.... ell está lòco per mí!* *¡Y n'Emilio que no hey es vengut anit?*

—No; m'escrigué anit passada escu-santse amb sos estudis, perque enguañ ha de prendre es Batxillé y té pò d'una carabassa.

—Ca, (vatx sentí que deyen à un altre estol,) no heyá cap mes de María còm aquest! *¡Has vist quina gentada!...*

—Desenganet, es es mes de María de mòda: na Francisca no hey volí vení per-que diu que à la iglesia no hey han d'anà per festetjá, y s'estima més aná à n'es de San ***, que no més hey van quaire veyes y un parey de beatas.

—Vaja uns escrupols! *¿Quin mal hey ha amb axò?* Si una conversás tot es temps de sa funció... però vòls que 't diga, per pegarse una mirada ó ferse una seña... *¡Jesus!* jò voldria qu'es mes de María no acabás may.

—Ja tens rahó, perque proporcioncs còm aquestes...

L' IGNORANCIA.

Jò mentres tant feya via per arribá à ca-méva, y ja comensava à pujá ets escalons de s'entrada quant vatx sentí una veyá que anava amb una nineta de nou d'èu anys.

— Véus fiya méua, li deya, en torná més gran no vulgues essé còm es jovent del dia. T'has de estimá més no aná à l'iglesia que anarhi per fé truy y bojot y distréure ets altres. A la Mare de Déu li agrada més una Ave María ben resada que no totes aquestes pantomimes que fan ses joves d'avuy en dia: no; tant mateix la Purísima no les ascolta quant amb so cap plé de grins s'en van à ajo-noyarse y à resá devant sa séva imatge, sense tení es pensaments en lo que fan.

No vatx sentí rés pus, però me bastá axò per ferme comprendre que si bé es ve que molissims catòlichs se aprofitan de ses gracies que la Mare de Déu dispensa à nes séus devòts durant es mes de Maitx, també n'hi ha bastants que abusan de ses pràctiques més piadoses, y profanan es llòchs més sants per veure y consegui, lo que tal volta à una altre part no conseguirian ni veurian sense esposarse à n' es càstigs des séus pares.

RAFEL RAFAL.

CARTA DE TETUAN.

*Al Scheriff de L'IGNORANCIA:
salut y dàtils!*

Ignorantíssim amich:
En nom d'Alá avuy t'escrich
Dos mots de lletra,
Conforme t'ho vatx prometre
Fá prop d'un añy.
Si no m'he dat gran afaný
Per escriuret,
Es que contava veuret
D'aquí pochs dies:
Tu'm diguères que vendrías
Prest per assí,
Ben resòlt à establirthí,
Fart y cansat
D'habitá per dins Ciutat:
Idò, y no vens?
Digues, ¿per qué t'entretens
Y't torbas tant?
Jò qui t'estich esperant
Amb tanta d'ansia
Per fundá un'altra IGNORANCIA
P' es biduins!
Dexet aná d'emblavins;
Vina depresso,
Que per tayá de sa pessa
Ja trobarás.
Amb lo que t'diré, veurás
Qu'axò t'convé
Y que aquí t'camparás hé;
Y sinó, ascolta:

Molta paciencia, molta,
He hagut d'emprá;
Però, al fi, he pogut lográ
Gran influencia,

(Tot se logra amb paciencia:)

Y are ja sé
Que la setmana qui vé
Me elegirán
Al-Kadí de Tetuan,
Cárrech civil;
Una cosa per l'estil
Des vòstros Batles.
Duré demunt ses espatles
Tot es gran pès
Des Govern. Però no's rès
En proporció
D'es profit y de s'honò
Qu'axò'm dará.
Es cárrech me permetrà
Axí mateix
Aná à agafá qualche peix:
¡Jó qui m'agrada,
Y som tant de la pescada!...
Llavò també
Un bon negoci pens fé
Amb un projecte
Que si logr' es durlo à efecte,
M'hi faré rich;
Aquest projecte que t'dich
Es cosa gran:
Vuy axamplá Tetuan,
¡Idea nòble!
Jo 'u fas tot per bé d'es pòble
Que m'ha votat,
Y porque ran de ciutat
Hey tench comprades
Unes quantes corterades
Que dins un més
Per fé places y carrés
Tots de bell nou
Valdrán còm un ou un sòu:
¿No estás amb mi?

Si tu't resòls de vení,
Farás fortuna:
Còm arribarás, totduna
Dius de fundá
Societats, per ajudá
A n' es comèrs.
Crech que no t'farán mal tèrs
Es biduins
Si los sabs omplí de grins
Es caparròt.
Los fas qualche discursòt
D'aquells de punta,
Perque t'nombrin de sa Junta;
Y axò no més
Ja 't cola bòn interés,
Perque, ja's sab,
Contan amb so téu bòn cap
Y es téus conseys
Quant hajan mesté remeys
Per curá nafrés.
Si los tractan de golafres
De tant en quant,
Perque volen guañá tant,
Tú fé es téus contes,
Y no cregues que t'afrontes
Si de tu escriuen
La mala pèssima, y diuen
Qu'has venut s'enteniment
A un tant per cent.
¡Xalós aná,
Que aquest tant de críticá
Tot es enveja!

Mal ha d'aná que no veja,
Jò qui som llest,
Un medi per férte prest
Sustitut méu.
Llavò tú, dins un temps bré,

Si d'axò vas,
Avinentesa tendrás
Per lluhirté.
Podràs tirarte de plé
Dins ses millores,
Mentrejò de ses fitores
M'empatxaré.
Trobarás cada carré
Masell de clots:
Podràs fé capturá atlòts
Que van allòure:
Obstacles podrás remoure
Per obtenir
Que mos tornen concedí
De manetjá
Es consums que va llevá
A n' es nòstros xècos
Es Govèrn de Marruècos
Que mos retgeix.
Llavò, si bé t'apareix,
Podràs també,
Aconseyante primé
Amb gent d'arraigo,
Tractá d'encañoná s'aygo
Qu'are perdem:
Que lo qu' es sa que bevem,
Qualcú assegura
Que no es tan neta y tan pura
Per certs carrés
Que no u pogués essé més.
Després d'axò,
També, si t'donas en cò,
Podràs tractá
De refé un poch y ordená
Lo principal,
Sa caxa municipal
Qu'está ben buyda:
Per paga, ningú s'en cuya,
Y tot va en gran!
Tenim diaris que t'dirán
Parlant molt fí
Que no ests bò per Al-Kadí,
Ni tens bon ganxo,
Que el traje te viene ancho,
Etcétre, etcétre...
Per axò no t'has de rêtre,
Ni'n fasses cas:
Poch à poch t'hi avesarás
A n'aquests òros,
Perque aquí, en terra de mòros,
Es cas está
Que amb axò de críticá
Tothom té empriu;
Qui manco hey sap, més hey diu
Y envànt anam.
Amb axò tots hey xalam,
Y finalment
Are hem pres aquest jayent,
Que, d'ha uns quants anys,
S'Al-Kadí y es séus companys
Pagan la festa.

No allargaré pus aquesta
Perque are frís;
Ja t'he dit lo més precís
Y es méu consej.
Are, tu mateix pensey
Y determina:
Dexet d'histories, y vina,
Ben ayiat!
No vulgues està à Ciutat,
Que no t'convé;
Lo qu'are vos passa heu sé
Perque es vengut
Un mariné d'un llaut
De contrabando,
Y diu qu'han dictat un bandó
Per fé jorials

A n'es camins vesinals
Que tots veyetjan.

Déxalos fé que basquetjen!
O vina, ò escriu:
Pensa bé en tot lo que t' diu
Es teu amich
Que confia qu' aquest pich
T' haurá giñat
A fugí prest de Ciutat,
Tan mateix, per lo que fan,
Ja que tu are ests ben lliure,
T' has d'estimá més qu'escriure
Vení à viure à Tetuan.

MAFUMET-ABÚ-ALÍ,
de mal nom AL-FORADDÍ.

(Sa contestació en es pròxim número.)

ES DOS ESTUDIANTS.

—¿Que tal, Guiemet? ¿Que vens de passatjá?

—Ja 'u veus, Pere Antoni. Vench de repassá, porque es Juñy s'acosta.

—¡Bòna casta de repassá! ¿Tú que repassas amb ses cames?

—Jò repás amb ses cames, amb so cap, amb sos uys, amb ses oreyes y amb tot es méu còs.

—¿Y amb so llibre, no?

—Es llibre el tench de reserva dins sa butxaca. No més surt en haverhi qualche dificultat.

—Tu ests un atlòt que may t' he pogut entendre. Cad'añy trèus *sobresalientes*, y te passeljas, dibuxas, tocas es piano, y encara 't colgas dejorn. May t' apuras per rès. No sé còm heu fas per tení temps per tot.

—Còm heu fas! Perque li sé trèure es biegos més que tú, que sense sèbre còm, te fugen ses hores y no sabs per hon; y en vení es Maitx, has de trèure fòrzes de flaquesa per no despenjà un suspens.

—Idò, diguem còm heu fás. Espliquem sa manera de trèure aquests biegos y t' ho agrahiré, porque desd' are et confés que debades corr'; may me basta es temps per lo qu' he de fé.

—En primé llòch, has de procurá estudiá amb sa boca; perque un qu' estudiá amb sos uys totsòls, no dexa entrá sa llissó dins es seu cap més que per una pòrta.

—¿Qué vol dí estudiá amb sa boca?

—Vol dí qu' has d'anomená fort ses paraules que llegexes, y sentí bé sa téua vêu, perque un que sent amb ses oreyes lo que llitx amb sa vista, fá sa feyna en doble; y sa llissó li entra dins sa memòria per dos portals, y més aviat hey queda.

—Bòna la faría, si jò estudiás cridant. Mon pare 'm diria que callás totduna.

—Vat' aquí perque m'en vatx jò p' es camins desolats de fòra-pòrta y al ma-

teix temps que logr' aviat lo que jò vuy, logr' també fé un exercici sanitós, tan bò p' es còs.

—Ja t' entenç. Jò per estudiá sa lli-sò, assegut à sa tauleta de ca-méua y sense obri sa boca, tench mesté dues hores; y altres dues que'n necessit per s'exercici corporal, son quatre. Y tú, amb un' hora, aprens sa llissó y fás fé feyna à ses cames.

—¿Que m' has entès?

—¿Y si plou ó si fà vent?

—Cerch redòs. Abans m'en anava à n'es claustre de Sant Francesch; però còm qu'are cau y no hi dexan entrá ningú, m'en vatx à n'es de la Sèu.

—¡Ves per quin estil!...

—També t' vuy avisá que n' hi ha molts qu' es temps qu' estudian se distrenen amb tot, y el pèrden en pòrrs-fuyes; ja perque afinan à sa finestra una aranya que cassa una mosca; ja perque ascoltan lo que convèrsan es de caséva; ja perque s'entreténen amb mil colomets que vòlan per dins es seu cervell; ja perque son tan ximplets que creuen que s' estudiá consisteix en seure devant es llibre un' hora ó dues, mirant ses treginades y rès pús. Es mesté està sempre pensant y meditant bé lo que diu es llibre; y posarse exemples pràctichs per comprendre milló s' explicació teòrica de s'autò.

—Però, axò no es molt bò de consegui per un tot sòl.

—Tot es s'avesarshi desd' es començament y aprende d' estudiá bé. També t'aconsey que amb s' estudi vajas sempre unes quantes llissons en devant à n'es Mestre, y axí sa seuva esplicació no't vendrà may de nou, y comprendás totduna lo que vol dí.

—Còm se coneix que filas prim!

—Creumè. Colguet dejorn. Abans, dona un parey de lletgides de profit à ses llissons. L' endemá axequet demati, vestén amb so llibre à fòra-pòrta, y veurás còm lo que sembráres sa nit passada haurá posat bònes rèls y creixerá de pressa. May està més clà es cap que quant es sòl surt, y ben demati tot el mon respira alegria, y es nostro cò també; y ses llissons s'aprenen més aviat amb un cò alegre qu'amb s'esperit preocupat de tot lo dia.

—Però es demati no'm basta per apren-de lo que 'm vetx obligat à havé de sèbre.

—Ja 'u sé. Per axò, jò no deix d' estudiá en tot lo dia, ni descans may fins que 'm colg'; y si entre classe y classe hey ha mitj' horeta de vaga, que no me pach s' aná à ca-méua, putx à sa Biblioteca provincial, que per cèrt sol està deserta sense merexerhò, y allá consult autòs bons que parlan tan bé còm puga parlá es Mestre.

—¿Y en vení es vespre, no tens es cap que 't cau? ¡Jò aplegaría unes maled-ceyades!

—Jò 't diré. Per descansá d'un estu-

di, n'has de prendre un altre tot diferent. En està plè de Matemàtiques, prens es Dibux. En tení ets uys cansats, poset à estudiá francès. Després asseuté à n'es piano, y quant es dits no'n voldrán pús, repassa sa literatura y escriu qualche cosa en vers ó en prosa. Lo que importa es avesarté à no està aturat per no pèrde cap mica de temps.

—¿Y tú que no vas may à n'es Teatro, ni à n'es Born, ni à cap Cassino, ni à fé colca vega, ó à pescá, ó à cassá..

—Aquestes recreacions les guard jò p' es diumenjes de s'estiu, y encara les convertesh totes en sustancia; perque ses vègues me servexen per cercá fòssils, ó fuyes d'herbes per colecció; es Teatro, per sentí ses millós produccions de música y de literatura; es Born per observá costums y fesomies; y es méu casá ó pescá, es aná à copiá abres, ròques y paisatges de s' hermosa Naturalesa; qu'axò 'm satisfà més es cò que matà conís ó aucells.

—¡Ay! si jò hagués de subjectarme à fé tot quant me dius, ija hey arribaria de bòn' hora! ¡Ca, ca! Lo milló es tení contents es Mestres perque 'm dexin guañá es curs amb un *aprobado*, y *forris*. Desenganet. Tan matex, tu bé heu sabs: en vení ets exàmens donan ses bònes notes à n'à qui volen, y no à n'à qui més les se mereix.

—Dexet de benytures. Axò son rahons foradades d'estudiants malfenés. Es cèrt que els examinadós son homos còm ets altres; però per regla general fan sempre justicia, y fins y tot usan de misericòrdia en vés d'aquells joves curts de tey que sense podè fé sa retxa molt amunt, han observat bòna conducta durant es curs.

—Jò 'n coneix molts, que surten malaient à s'examen perque se retgiran.

—Quant se retgiran, señal qu'hey ha motiu. Aquell qu'ha estudiat lo que devia en son temps y llòch, y que no s'es atrassat, té sa conciència tranquila, y se pot presentá à s'examen amb so cap ben alt y amb so cò ben tranquil.

—Ydò, jo som un, que he estudiat lo bastant, y tench pò.

—Sa pò guarda sa viña; y sa téua pò es d'aquella que es bona per no viure massa confiats, perque ets confiats van à Infern.

—Sa pò no es bona per rès.

—Tens rahó, si es exagerada. ¿Sabs que diu monpare? que en temps des cólera-morbo, sa pò en matava més que sa pesta. Tu fé lo que t'he dit, y no tengas ansia.

—Desde demá vendré à passatjá amb tu, y repassaré plegats.

—De cap manera. Jo per repassá tench d'està tot sol. Aprofitet des méus avisos, si vols; pero no'm desbarates sa meua marxa, si desitjas que sigam amichs.

—Ydò bono: axí quedam, y à reueure.—P. A. P.

L' IGNORANCIA.

XEREMIADES.

—¿Has vist quin temps, Colau? Ell no s'en sab dexá de ploure. Meèm si arribaré a torná granots.

—Axò es que jo dich. Aquests temps serà còm ses trompes de Caymari...

—Sí, que no porian arrancá, y llavò...

—¿Has vist tant de fanqué may, còm hey ha per aquests carrés, Colau?

—D'axò ja no s'en parla. S'Ajuntament pensa y diu allò d'es primé dia de Corema: *et in pulverem revertaris*: are que vé s'estiu, 'xaulo fé a n'aquest fanch, tant mateix ha de torná pols.

—Vaja unes rahons més buydes!

—No tant còm sa caxa de la Sala, Colau.

—Are m'has ferit. Allá ahont no hey ha...

—El rey hey pèrt. ¡Y meèm, y qu'hem de fé!... ¡Planetes!

**

—Toch, toch.

—Adelante.

—Bon dia tenga. ¿Vostè qu' es es directó de L'IGNORANCIA?

—Sí, señora; per servirla.

—Vorá que jò venia per veurel...

—Ydò que 'm mir.

—Dich, venia per demanarlí un favó, si no es molestarló.

—Sèga, señora, séga.

—Gracies: amb permís seu. Ydò, com deya, vorá que jò som una dòna casada amb quatre infants, y tench sa majoreta que va a costura a n'es Colegi de sa plassa de Sant Francesch, ¿sab?... allá... devant ses roines...

—Sí, señora, sí.

—Ydò, y are m' han dit qu' han posat a demunt un diari com mentres sa Directora d'aquest Colegi, qu' es germana del Pare Mir, jesuita, fa de mestra sense tení es títol corresponent. ¡Ha vist may! axò deu essè gent que li vol mal, ¿sab?...

—Ja pot essè.

—Y jò he pensat y dich: ja sé que faré: m' en 'niré a parlá amb so Directó de L'IGNORANCIA, y li demanaré es favó de si vol posá com mentres axò que diu aquest diari no es veritat; perque sa Directora el té y prou bé a n'aquest títol que li négan. ¡Foy! en vol més? ella va essè mestra de la Criansa..... Me diga: ¿qu' heu podrà posá a n'axò? mos fará un gran favò, perque, ja veu...

—Ell no mos costará gayre. Vol di, que efectivament ella el té a n'aquest títol que li négan?

—Foy! si señó: jò ley puch d'ú a mostrá...

—No, señora, no importa. Basta que vostè m' ho assegur. Si per cas, sa paraula de vostè fará fiansa.

—Sí, señó, sí, qualsevol hora.

—Ben fet, ydò: quedará servida.

—No res, ydò: tantes gracies. En qualsevol cosa, ja 'u sab...

—Gracies: lo mateix li dich. En qualsevol cosa,...

—Bon dia tenga: se retir.

—Bon dia tenga.

*

—Guem, ¿ja t' han duyt sa papereta des camins?

—¡Sí, homo de Déu! y mos demanaré d'eu jornals. ¿Qui mos d'eu havé feta sa mesura?

—¡Sabs que d'eu de molt s'Ajuntament! Jo supòs que, excuses d'adobá es camins, malavetja adobá La Sala.

—No pot essè altre cosa; ¡d'eu jornals per hom!... A no essè que los vulga fé tots de mosáich a n'es camins!

—Lo que's diu jo, vuy fé es jornals, y picá pedres, si importa.

—Y figuret que t' toch aná a devés Xorrigó.

—Ah! si me destinan més enfora que tres tirs de pedra amb sa mà esquerra, demanaré carril; a peu no hi vatx.

—Ben pensat! Ydò jo hey vendré amb tú.

—¡D'eu jornals per hom! Haguessin dit: *Señores*, posam una *derramen* de dos duros per cap; y fora empeltá res de camins; tateix, vòls que te diga...

—¡Ja 's de rahó!

*

Escena que s'es succehida a sa nòstra Administració, dins ca'n Rotger.

Entrá un señó molt ben tractat y molt serio:

—Bon dia tenga. ¿Ténen vostés tinta ben negra?

—Tanta ne vulga. Aquí 'n té una botella.

—Y vosté m' assegura qu' es ben negra?

—Ben negra, sí, señó: de sa més negra que's fabrica.

—Ydò bé: à veure, (*treguentse es capell y posantlo demunt es taurell*,) fassa favó de posarne una gota demunt aquesta clapa, à veure si la lleva.

—Dispens: si no es més qu'axò, vaja a ca's capellé, y quedará servit. Aquí encare no hem posat taller de *quitamanchas*.

Es señó pren es capell, y més serio que may, diu:

—Vaja una gent! no saben amb a qui tractan.

Y sense girarse derrera, s'en va molt empiulat, mentres en fan d'ell una bona riaya.

—Pareix raro aquest cas? Ydò heu de saber qu' es històrich.

*

En es número d'avuy justament no mos hi cab una *Revista Musical* que ha feta per L'IGNORANCIA un músich ignorant, *Mestre Pifol*: no sé si l'conexeu.

No tendrem més remey que gordarla per dissapte qui vé.

PORROS-FUYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Cada escala de la Sèu té dotze escalons.*

SEMLANSES.—1. *En que té frufts.*

2. *En que aguanta molt de pès.*

3. *En que muda de llòch.*

4. *En qu'hey ha punxes.*

TRIÀNGUL....—*Coloma-Colom-Colo-Cot-Co-C.*

PROBLEMA....—*Una 28 y s'altra 21.*

FUGA.....—*Barca aturada no guanya nòlits.*

ENDEVINAYA.—*Axò es un bon cristià*

Dins l'Iglesia, nostra Mare,

Que ajonoyat a s'altà,

Combrega a Déu, qu'és son Pare.

LES HAN ENDEVINADES:

Totes:—*Ningú.* (Aquesta setmana pareix que hey ha hagut mal ós que roegà.)

Sèt:—*Un Músich, Un Suplent y M. Xeuba.*

Sis:—*A. C. I. T., Papuys y Un Sabaté en dilluns.*

Y tres no més:—*Cop-piu, Pere-Pexet y Un Poule.*

GEROGLIFICH.

PIGOTA

TERCIANA

I TOPACI × FERRUTX

Cloruro de sodio

UN LLENTERNÉ.

SEMBLANSES.

1. ¿En que s'assembla un nom adjetiu a una atlòta fadrina?

2. ¿Y un adverbí a un homo qu'està bò y sá?

3. ¿Y un participi de present a un qui tot lo dia trafiga?

4. ¿Y un verb a un desenfeynat?

UN BATXILLÉ SOLLERICHI.

CAVILACIÓ.

Roberto—Faust—Hugonots—Marta—Cenerentola—Norma—Euryanthe—Ulrico—Sonambula—Ebrea—Trovatore—Aida—Crociato—Africana.

Amb sa primera lletra d'aquestes catorze óperas compordre es nom d'un artista mallorquí.

UN CORISTA.

TRIÀNGUL DE PARAULES.

Omplí aquests pichis amb llètres que llegides de través y diagonalment, digan: sa 1.^a retxa, un llinatge: sa 2.^a una casa gran de Ciutat; sa 3.^a una cosa qu'hey ha a la mar; sa 4.^a un article mallorquí, y sa 5.^a una lletra.

MACARRONI.

ENDEVINAYA.

Som mòrta y seca, y un homo

M'embolica amb un llensol,

Me besa, y plè de delicies

Torna la vida a mon cor:

Més jò, per fugí de s'hom

Demunt s'embat prench es vol.

P.

(Ses solucions dissapte qui vé si som cius.)